

Watch how I play,
and see how you
can support me.



SIESIE BEA PA A WOABOFRA TENA DI AGORO, EBOA WON NYINI

KεΤε A ABOFRA DI AGORO Wo SO

Baby Play Mat



Kae hu sε saa bere yi no
abofra no eni da wo so mpo
sene aboduaba a ode redi
agoro no.

Enti da fom na hwe nemim wc
bere a momien rehwe
ahwehwe a esi moanim
no mu.

- abofra daadaa asetena mu. Eyi boa won sε wobetumi adanedane won ti yie , afei so eboa wo dompe ne entene a εwo won abatwεre, ensa ne ekon ho entene nya ahoden.
- Efuroso agorodi nso boa mofra ma wotumi gyena yie a ema nipadua akwaa no turni sisi ne ho so yie
- Mofra pε sε wo hu sεnea wo di agoro nti εho behia sε wode ahwehwe besi nemim bere a ɔredi agoro ama woatum iεhu ne ho.
- Hyε wo ba no nkoran se obetumi aso aboduaba bi a εben no mu
- Bo mmoden sε wo benya mere ne woabofra no atena fam na woakenkan anaa sε wo ne no bedi agoro wo fam
- Sε woabofra no enyini a bo mmoden sε wobesesa naboduaba a ɔde di agoro no se dea ne mmfe3 tec.
- Ma woani nko abofra no ho wo bere a edi kan a ɔredi agoro ewo kete so yi se dee εbema no awerεhyε mu
- Hwε sε bεebia abofra no tena di agoro no biribi te sε enyinam nkanea ho neama bi te sε waya, sokεte, anaa mpo sε akondwa kesεc bi ennsi no kwan a εbema no ate ahwe

